

# Di kgolo ho nna

Sesotho

Mohato

3B



Sipho R. Kekezwa




**Zinkulu kum!**  
**Sesotho**  
**Mohato 3B**

ISBN: 978-1-77981-159-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Siphon R. Kekezwa  
Mofetoledi: Erlina Makhalemele  
Motshwantshisi: Itebogeng Phillips  
Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



# Di kgolo ho nna



Sipho R. Kekezwa

Letsatsi le latelang e tla be e le letsatsi la pele la Mponeng la ho ya sekolong.

“Na mme o ntheketse diaparo tsa sekolo?” Mponeng o botsa ka tebello.



“Ha o qetile ho ja, o ka ilo sheba diaparo tsa hao tsa sekolo,” mme wa hae a bua a supa moo ho beilweng qubu ya diaparo ka makgethe, hodima tafole.

Mponeng a sulafallwa ke dijo, a se a bona le dihwete tseo a neng a sa di rate sekotlolong sa hae e ka ke jwang.

Mponeng a tloa setulong sa hae ha a qeta ho ja, a phahlolla diaparo.

“Ke difeng tsa ka?” Mponeng a botsa a ntse a di phahamisa ka bonngwe. Diphahlo kaofela di ne di bonahala di le kgolo hape e le tsa kgale.



“Mpe o di lekanye Mponeng,” mmae a mo qobella.

Mponeng a leba phaposing eo batho ba dutseng ka teng a apere diaparo tse ntjha. Abuti wa hae Mpuse o ne a se a keketeha jwalo ka ha e ka o bona seswaswi.

Ntate wa hae le yena a bososela a ipatile ka koranta eo a neng a ntse a e bala.



“Di kgolo haholo ho nna!” Mponeng a bua ka lentswe le lesesane le tletseng selo.

“Se ka kgathetseha moratuwa, ke tla o lokisetsa tsona. Hosane o tlo lebeha o le motle,” mme wa hae a rialo. Mponeng a makala jwale ha mme wa hae a bua jwalo, hobane o ne a sa kgone le ho tsamaya ke tsona.

Mponeng a qeta ka hore ha a sa ya sekolong.

A robala ka pelo e bohloko ebile a se a sa ipone monahanong wa hae, ka tsatsi la hae la pele sekolong.



O ne a ntse a nahana ka tsena ha a e ya ke boroko.

“Banna, jwale enwa o apere dieta tsa ntate wa hae,” ho bua e mong wa bashemane ba baholo sekolong ho bakgotsi ba hae, a ba supisa Mponeng.

“Jwale hemepe ya hae e ka re mose,” ho bua e mong.



“Radihempe,” ho tlatseletsa wa boraro, mphe hemepe eo.

Mponeng a thiba meokgo ya hae, hobane bana ba bang ba sekolo ba ne ba mo tonetse mahlo.



Mponeng a baleha, a leka ho ipatela bashemane ba neng ba mo tloka.

E itse ha a leka ho baleha, a wa ke seeta seo se neng se le sehoho ho yena, a wa seeta se seng sa fofela hodimo pele se wela ka pela hae.



“Ntloheleng! Ntloheleng!” A hoeletsa a halefile.

O ne a kgona ho bua seo feela a ntse a lla.

“Mponeng! Mponeng, tsoha!” Mponeng a utlwa lentswe la mme wa hae.

A bula mahlo a hae a tletseng meokgo.



“Tsoha! Ke hoseng!”

Ke mme wa hae ka nnete.

Mponeng a tswa moalong, a qamaka. A lemoha hore ha a sekolong .... O mpa a le torong.

A thaba ha a iphumana a se sekolong. A sa apara diaparo tse kgolo.



A hopola diphahlo tsa Mpuse! A hopola heme e telele!

Dieta.....!

“Ke.... Ke..... hloho ya ka e bohloko,” a rialo, a ikgurumetsa hape.

“Mponeng, moshanyanaka, tsoha,” mme wa hae a rialo ka lerato, a tseba se mo kgathaditseng.

“Bona diaparo tsa hao tsa sekolo.”



A ntse a le moalong, a hlodisa ka tlasa dikobo tsa hae.

A bona setulong se pela bethe ya hae, ho e na le diaparo tsa sekolo tse bonahalang di ka mo lekana.

Mponeng o ile a thabela diaparo tsa hae tsa sekolo hoo a sa kang a batla le hore mme wa hae a mo thuse ho apara jwalo ka mehleng.

Mponeng jwale a inamisa hloho, a lla. Ka nako eo a phahamisang hloho, mme wa hae o ne a nkile lebokoso ka letsohong .

Jwale pososelo e ileng ya tla sefahlehong sa hae e ne e feta meokgo eo a neng a leka ho e thiba. “O ntheketse dieta mme?”



“Eya, Mponi,” ho araba mme wa hae. Mponeng a aka mme wa hae ka thabo.

“Ke a leboha, mme.”

Jwale tsohle tsa Mponeng di ne di lokile ka letsatsi la hae la pele sekolong. O ne a se a thabile.





**Ulwazi  
Lwethu**

**Readers**

### **Mohato 1**

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

### **Mohato 2**

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

### **Mohato 3**

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### **Mohato 4**

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### **Mohato 5**

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTANO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Moltano Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

